

BEKE YA NAHA YA LENGOLO LA THATO YA KABO YA THEPA YA MOFU 11-15 September 2017

DUMELLA MMUELLI WA MOLAO A NGOLE LENGOLO LA THATO YA MOFU - MAHALA!

Mabaka a



6

mabapi le hore na ke hobaneng ha o tshwanetse ho ba le lengolo la thato ya mofu

1. Ke tokelo ya hao ho etsa qeto hore na ke mang ya tshwanetseng ho ja lefa la thepa ya hao.
2. O tshwanetse ho etsa bonnete ba hore lelapa la hao le hlokometswe hantle ho ya ka ditakatso tsa hao tsa ho qetela.
3. Thepa ya hao e tla salla majalefa a kgetho ya hao.
4. Moabi wa thepa ya hao ya kgethwang ke motho eo o mo tsebang, o mo tshapang mme e ka nna ya ba ke wena ya mo kgethileng.
5. O tla qoba ditjeo tse eketsehileng kapa tse sa hlokeheng.
6. O tla qoba ho se thabe le kgohlano hara ditho tsa lelapa la hao ka hobane ho na le ditaelo tse hlakileng mabapi le kamoo thepa ya hao e tshwanetseng ho ajwa kateng.

Mabaka a



5

mabapi le hore na ke hobaneng o tshwanetse ho sebedisa mmueli wa molao ho etsa moralo wa lengolo la thato ya hao ha o hlokahtsetse

1. Motho ya sebensang jwaloka mmueli wa molao ke setsebi se nang le mangolo a tshwaneleho mme o ngodisitswe lekgotleng la molao.
2. Mmuelli wa molao o na le tsebo le boiphilelo bo hlokahtsetse ho etsa bonnete ba hore lengolo la hao ya hao ya o hlokahtsetse le a sebetse mme le tsamaelana le ditlhokeho tsohle tsa molao.
3. Mmuelli wa molao o tla thusa ho etsa bonnete ba hore thepa ya hao e sebetse kapele, le ka mokgwa o atlehleng.
4. Mmuelli wa molao a ka o neha keletso mabapi le bothata bofe kapa bofe bo ka hlahang mabapi le lengolo la thato ya hao ha o se o hlokahtsetse.
5. Mmuelli wa molao a ka thusa le ho tshehetsa moabi wa hao wa thepa.

Dinitho tse -



3

mabapi le moabi wa thepa

1. Moabi wa thepa o tshwanetse ho tsamaisa ditaba tsa thepa ya hao ho ya ka thato ya hao ha o hlokahtsetse.
2. Moabi wa thepa e ka ba mmueli wa hao wa molao, mohatsao kapa setho sa lelapa kapa motswalle.
3. Haeba o etsa qeto ya hore moabi wa thepa e be mohatsao, setho sa lelapa kapa motswalle, o eletswe hore o boele o thonye mmueli wa moalo jwalo ka moabi hammoho le motho eo ka hobane mmueli wa molao o tla sebensana le ditaba dife kapa dife tsa molao.

Dinitho tse -



4

tseo o tshwanetseng ho nahana ka tsona pele o etsa lengolo la thato ya hao ha o se o hlokahtsetse

1. Hore na ke mang ya tshwanetseng ho fuwa eng.
2. Ke bomang bao e tshwanetseng hore e be bahlokomedi ba amohelang molaong ba bana ba hao ba banyenyane (ba ka tlase ho dilemo tse 18)?
3. Ke mang eo e tshwanetseng hore e be moabi wa thepa ya hao?
4. Na o tshwanetse ho nahana ka ho etsa lengolo le kopanetsweng le mohatsao la thato ya hao ya o hlokahtsetse?

Dinitho tse -



2

tseo o tshwanetseng ho tsamaya ka tsona ha ho ya ho mmueli wa molao

1. Tokomane ya hao ya ID (le ya mohatsao haeba le na le lengolo le kopanetsweng la thato ya mofu).
2. Lethathamo la dinitho tseo e leng tsa hao (ho kenyeletswa le dinitho tsa hao ka seqo tseo o lakatsang hore di fuwa batho ba itseng ka ho kgethehileng) le hore na ke mang ya tshwanetseng ho fuwa eng.

Qeto e le -



1

eo o tshwanetseng ho e etsa

Hlophisa letsatsi la ho bonana le mmueli wa molao ho etsa moralo wa lengolo la hao la thato ya mofu – MAHALA nakong ya Beke ya Naha ya Mangolo a Thato ya Mofu ho tloha ka la 11 ho isa ho la 15 September 2017.

Ho tla etswa feela moralo wa motheo wa mangolo a thato ya mofu. Ha ho diphetoho tse tla etswa mangolong a ntseng a le teng a thato ya mofu.

Ke hokae moo o ka fumanang mmueli wa molao ho etsa moralo wa lengolo la hao la thato ya mofu:

www.LSSA.org.za



LAW SOCIETY
OF SOUTH AFRICA

Ho seng jwalo, letsetsa mokgatlo o tshwaneleheng wa molao provinsing: Bakeng sa babuelli ba molao ba leng -

- Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, North West letsetsa Law Society of the Northern Provinces mona (012) 338 5800;
- Western, Eastern le Northern Cape letsetsa Cape Law Society mona (021) 443 6700;
- Free State letsetsa Law Society of the Free State mona (051) 447 3237;
- KwaZulu-Natal letsetsa KwaZulu-Natal Law Society mona (033) 345 1304.

Kapa letsetsa Law Society of South Africa mona (012) 366 8800.

Beke ya Naha ya Mangolo a Thato ya Mofu ke boikitlaetsa bo kopanetsweng ba Law Society of South Africa le ditho tsa makgotlana a tshelatseng a yona, Black Lawyers Association, Cape Law Society, KwaZulu-Natal Law Society, Law Society of the Free State, Law Society of the Northern Provinces le National Association of Democratic Lawyers.

Setshwantsho sena ke bakeng sa tlhahisoleseding feela mme hase a tshwanela ho nkuwa jwalo ka keletso ya molao.